

BUKA KA SESOTHO

Buka
4
kotara 4



Kereiti ya **BUKA 4**

Tlelase:

Lebitso:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

E tlhabolotswe e
bile e tsamaelana le
CAPS



Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforka. Dipuputso di bontshits'e hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1, ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemeng tse latelang, dilemeng tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshanelang ho rutwa haholvanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharkhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bogoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokomela ho tshehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba filha Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetso, a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bogoni bona le ho tseba dintlhla tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bogoni ba bona ho itokisetsha bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshanelo ha utlwisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moeelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshanelo ho ntshetsa pele bogoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bogoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhore le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekghala sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhore a ka kgutela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhore ho bona moo ho nang le dikgaello e le hore titjhore e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaello tse pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyeltsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bogoni ho tsa bophelo tse kaofela ha tsona ho nang le makotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a mothuti. Re a tshepa hore baituthi batla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhore o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0728-3
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507283



Ha re bineng

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.


Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Alfabete



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0728-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Kereiti ya R

TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo

B u k a

ka SESOTHO

1	Didaenasoso	2
2	Dinonyana le dihahabi	12
3	Diphoofolo tse hlaha.....	22
4	Dipapadi	32
5	Ho keteka	42



Ditaelo tsa disehwa di
qetellong ya buka.



Ho titjhere:

Barutwana ba tshwanelo ho kwetlisa mosebetsi wa bona pele ba leka ho o etsa dibukengtshebetso tsa bona.
Mohlala:

- Ha barutwana ba tshwanelo ho etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng, ha ba qale ka ho tshwaya karabong e nepahetseng. Ba tshwanelo ho fumana ho titjhere hore na e nepahetse pele ba e ngola dibukeng tsa bona.
- Ha mosebetsi o batla hore barutwana ba tereise se seng, ha ba etse ka menwana pele ebe hona ba ka e ngolang.



Ela hloko: Barutwana ba maemong a fapaneng a tswelopele. Ha o lemoha hore barutwana ba bang ba sa hloka thuso ho matlafatsa bokgoni ba dithokutlo, ha ba kwetlise mosebetsi wa bona bukeng tsa bona tsa dihlakiso tse nang le mela ho fihlela ba itshepa hore ba ka ngola dibukatshebetsong tsa bona.






Buka
4
Kotara 4

SESOTHO



Didaenasoso





Ha re bueng


Tadima setshwantsho mme
o bue ka mefuta e fapaneng
ya didaenasoso.

Didaenasoso di phetse jwang?
Re tseba jwang ka diphoof olo tse phetseng
kgale tjee?

Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Lebitso la ka:



Titjhere: Saena

Letsatsi

3



Ha re baleng

Tereisa palo mme o tlotse ka mmala dibopeho hore ho be le
tse 8 moleng o mong le o mong.

Kotara ya 4 – Beke 1–5


8




8




8






8



8



Ithute palo 8.





1.2



Ha re etseng

Seha phazele mme o leke ho e bopa hape.









Ha re etseng

Kopanya matheba ho etsa setshwantsho sa phoofolo eo re seng re
se na yona. Jwale khalara setshwantsho ka mmala.



Sebedisa disehwa ho tswa kamorao
ho buka ho etsa daenasoso.O
tlalameha ho mena poleiti ya
pampiri halofo ho etsa mmele.
Jwale mamaretsa hlooho, maoto le
mohatla.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Kotara ya 4 – Beke 1–5



Ha re ngoleng


h

Tereisa letere ka monwana wa hao o nto e
tereisa ka pensele. Qala lethebeng.




Tereisa letere.

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **h** ka
lebokoseng.



Tereisa letere.



8




1.5



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **h** mme o mamele modumo ha o ntse o
bitsetsa mantswe hodimo.




heke



hotela



hempe



haraka

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.

Titjhere: Saena

Letsatsi

q

1.6



Ha re bueng




Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se
bonang. Re tseba jwang hore ke selemo?
Bana ba apere eng? Dijalo di shebahala jwang?

Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Ke selemo



10




1.7

Lebitso la ka:

Ha re ngoleng

Khalara setshwantsho sena mme o
bolele hore ke nako ef e ya selemo

Mamarisetsa
ditikara tsa
dipalesa ho phethela
setshwantsho
sa hao.



Titjhere: Saena

Letsatsi



2

Dinonyana le dihahabi

Kotara ya 4 – Beke 1–5




12

Titjhere: Saena

Letsatsi

Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o bue ka
mefuta e fapaneng ya diphoofolo eo o e
bonang.

Ke phoofolo efe e nang le masiba?

Di ikutlwajwang?

Ke diphoofolo dife tse nang le letlalo le
mahwashe?

Di ikutlwajwang?

Ke diphoofolo dife tse ka
folang?

Ke diphoofolo dife tse ka
sesang?

O bona mahe a makae?





2.I



A re etseng

Manamisa papakgae
bohareng.

Manamisapapakgae
e le nngwe hodima
papakgae e bohareng.

Manamisa papakgae
e le nngwe ka tlasa
papakgae e ka ho le
letona.



A re etseng

Opela mantswe
ana diatla.



serurubele



tlou



oketopase



papakgaye



notshi



Ha re etseng

Seha dinonyana tse pedi
ho tswa maqepheng a
ditshwantsho.

Sebedisa menwana ya hao
ho pheta thothokiso ena.



Nonyana tse pedi, hodima sefate.

E nngwe ke mosweu, e nngwe ke mmantsho

Fofa mosweu, fofa mmantsho

Boya mosweu, boyaa mmantsho.



14


2.2




Ha re baleng

Bala dikarete tsena mme o di hlophise ka dihlopha tse 2. Dinonyana le dihahabi. Bolela hore lebitso la phoofolo e nngwe le e nngwe le qala ka letere efe. Jwale hlophisa diphoofolo ho tlaha ho tse nnyane ho ya ho tse kgolo haholo.


Dikarete tsena
di a fetolelwa




noha



kwena



lempetje




mokgodutswane



nonyanalewatle



mphtjhe



letata



ntsu



leeba









2.3



Ha re etseng

Seha dikarete tsena mme o hlophise ditshwantsho
ka tatelano ho bopa dipale tse 2.

Dikarete tsena
di a fetolelwa





Lebitso la ka:



Ha re etseng



Ke papakgae efe e ka pele?
Ke efe e ka morao?



Ke papakgae efe e ka hodimo?
Ke efe e ka tlase?



Papakgae e bohareng e mmala
ojwang?
Papakgae e ka lehlakoreng le
letshehahadi e mmala o jwang?
Papakgae e ka lehlakoreng le
letona e mmala o jwang?

Titjhere: Saena

Letsatsi


17




Ha re ngoleng

b

Tereisa letere ka monwana wa hao o nto tereisa ka pensele. Qala lethebeng.




Tereisa letere.




bolo

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **b** ka lebokoseng.



c




2.6



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **b** mme o mamele modumo ha o ntse o
bitsetsa mantswe hodimo.



Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.

Titjhere: Saena




Letsatsi

2.7



Ha re baleng

Arolela bana dintho tsena ka ho lekana.
Di take ka mabokoseng.











2.8



Ha re baleng

Seha theipi e methang mme
o methe hore dintho tsena di
bolelele bo bokae.



Titjhere: Saena

Letsatsi


3


Diphootholo tse hlaha



Ha re bueng





Sheba setshwantsho mme
o bue ka diphootholo tseo o
di bonang.





Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Etsa modumo o etswang ke diphoofolo
tsena. Ke diphoofolo dife tse etsang
modumo o lerata?




3.I




Ha re baleng


Pheta pale. Khalara sef ahleho ka mmala ho bontsha hore
tlou e ikutlwajwang.




Ho monate ho ba le mme.



Ke lahlehile.



Nthuse ho fumana mme.



Ke kgutletse ho mme.



3.2



Ha re baleng

Sheba ditshwantsho tsena mme o bolelle motswalle wa hao hore ke lebokose lefe le nang le dintho tse ngata le hore ke lefe le nang le dintho tse nnyane? Na ho na le mabokose a nang le dintho tse lakanang? Jwale bala palo ya dintho mme o tereise hodima palo e nepahetseng.

	5	6		7	q
	7	8		3	5
	6	8		1	4
	4	5		3	5
	4	6		4	9
	6	7		8	9

Titjhere: Saena

Letsatsi

25

3.3


Kotara ya 4 – Beke 6-10




Ha re ngoleng

K

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala mathebeng






Tereisa letere.



kaete

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **k** ka
lebokoseng.



26








3.4




Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **k** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa
mantswé hodimo.


k**uku**
k**etlele**
k**obo**
k**atse**
k**atiba**
k**onopo**

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.




3.5



Ha re ngoleng

Qetela ho etsa ditshwantsho tsena tsa dirurubele. Etsa matheba hore mapheo kabobedi a tshwane. Ke serurubele sefe se nang le matheba a mangata?















3.6



Ha re ngoleng

Seha dikarete tsena mme o bapise palo le lentswe.
Jwale hlophisa dikarete ho latela dikarete tsa
diphoof olo le dikarete tsa dipapadi.

Dikarete tsena
di a fetolelwa

	2 		3 
	4 		5 
	6 		7 
	8 		9 

3.7



Ha re etseng

Seha dikarete tse hlahang karolong ya ho seha dikarete
mme o bone ka moo o ka bapisang ditshwantsho le
ditshwantsho tse dikareteng tsena.

Dikarete tsena
di a fetolelwa

i



enke

p



pitsi

o



oketopase

b



borotho

d



dijo

n



noka

e



edimola

s



sesa




3.8

Lebitso la ka:



Ha re ngoleng

Bolela hore ditshwantsho tsena ke tsa eng mme o
mamele modumo. Jwale tereisa mantswe.




 <p>poo</p>	 <p>pelo</p>	 <p>pere</p>
 <p>morara</p>	 <p>mora</p>	 <p>morena</p>
 <p>lerako</p>	 <p>boroko</p>	 <p>boloko</p>
 <p>sekolo</p>	 <p>selepe</p>	 <p>sejana</p>



4




Dipapadi





Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



A re bueng

Ke dipapadi dife tseo o kgonang ho di bona
ditshwantshong tsena?

Ke dipapadi dife tseo o di ratang?

Na o tseba melawana e sebediswang ho e nngwe le e
nngwe ya dipapadi tsena?

Ke hobaneng ha ho na le melawana e laolang papadi?

Ke hobaneng hoba le seabo dipapading ho le bohlokia?






Kotara ya 4 – Beke 6-10




Ha re ngoleng



Tereisa letere ka monwana wa
hao hamorao tereisa ka pensele.
Qala lethebeng.






Tereisa letere.



emere

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **e** ka
lebokoseng.



34



4.2



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **e** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa
mantswé hodimo.



epa



e **S** e **l** e



enjene





eiye



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse
qalang ka **e**.



Titjhere: Saena

Letsatsi











35





Ha re baleng

Ke lebokose lef'e le nang le tse ngata haholo? Bala hore ho na le dintho
tse kae mme o tereise palo e nepahetseng.

Kotara ya 4 – Beke 6-10






Bolo e ya ka nqane
ho polasi.

4


Bolo e ya ka nqane
ho zoo.

5





Sam o neha bana
bolo ya bona.

8



Jabu o raha bolo haholo.

1




Bolo e ya ka nqane ho
lebopo la lewatle.

6

Bolo e ya ka nqane
ho motse.

3



Bolo e ya hodimo ka nqane ho
moedi le ka nqane ho mmila.

2

Sam o kapa bolo.

7




Bontsha hore ho na le dintlhha tse kae tseo ngwana a le mong a di
hlabileng. Thala mola ho tloha ho ngwana ho yap along e nepahetseng.
Tereisa dipalo mme o bale o ya morao ho tloha ho 9 ho ya ho !.



Jabu o o
hlabo dintlhha
tse **q**.


9
8
7
6
5
4
3
2
1



Ann o hlabo
dintlhha
tse **5**.




Lindi o hlabo
dintlhha tse **2**.



Jim o
hlabo dintlhha
tse **4**.



Lulu o hlabo
dintlhha tse **3**.




Sam o hlabo
dintlhha e le **1**.



Kotara ya 4 – Beke 6-10

4.7



A re bueng

Sheba setshwantsho mme o tlatse dipalo o qala ka l bakeng sa mohlodi.
Bolela hore ke phoofolo efe ya pele, ya bobedi, ya boraro, ya bone,
ya bohlano, le ya ho qetela.

Ke phoofolo efe e lebelo haholo? Ke phoofolo efe e lenama haholo?

Ke phoofolo efe e kgolohadi?

Ke phoofolo efe e nnyane haholo? Ke phoofolo efe e boima haholo?



40

4.8




Ha re baleng


Tereisa palo.

Jwale khalara palo e nepahetseng ya dintho moleng o mong le o mong.


6




7




8



9





10






5

Ho keteka





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho mme o bolele hore ke mokete
of e oo o o tsebang.

O rata mokete of e haholo?

O keteka mokete wa letsatsi la hao la tswalo jwang?

Ke mekete ef e e meng eo bana ba ka phaposing ya
hao ba e ketekang?

Titjhere: Saena

Letsatsi



43

5.I



Ha re etseng

Bontsha bana bana tsela e yang moketeng wa bona.








5.2



Bolela hore ditshwantsho tsena ke tsa eng mme o bolele hore ke
ditshwantsho dife tse qetellang ka modumo o tshwanang.



Ke ditshwantsho dife tse qalang ka modumo o tshwanang?



Titjhere: Saena

Letsatsi

45

5.3



Lebitso la ka:



Ha re etseng

Sebedisa ditikara ho kgabisa moketjana ona.



46


5.4



Ha re bueng

Ke dijo dif e tseo o ka di bonang
setshwantshong?

Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.






5.5



Ha re ngoleng

r

Tereisa letere ka monwana wa hao hamorao tereisa ka pensele. Qala lethebeng.



Tereisa letere.



48



5.6




Ha re ngoleng


Tlatsa ka letere **r** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa
mantswe hodimo.




ritsa



rabara



roto







roboto



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse
qalang ka modumo wa **r**.



Titjhere: Saena

Letsatsi




49



5.7



Etsa sedikadikwe se sekgubedu ho pota phoofolo e kgolohadi, le
sedikadikwe se bolou ho pota ntho e nnyane ka ho fetisia
bolokong ka bong










5.8



Ha re baleng

Moleng ka mong, tshwaya ntho e boima haholo.



Titjhere: Saena

Letsatsi

51



5.9



Ha re baleng

Tereisa nomoro mme o khalare dibopeho hore ho be le tse 9 moleng ka mong.

q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	 	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

9	 										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

9	△										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

9	 										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

9	 										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Ithute palo q.





5.10



Ha re baleng

Kopanya dintho tsena mmoho mme o ngole karabo
bolokong yah o qetela.




+




=

5




+



=

5



+



=

5




+




=

2



+



=

4



Titjhere: Saena

Letsatsi

53



Tse sehilweng



Phazele:

Seha phazele ena moleng o motsho. Jwale kopanya dikotwana tsena ho etsa setshwantsho.



Dinonyana tse pedi tse nyenyanne:


Seha dinonyana, mena le ho kgomaretsa ho etsa phapete ya monwana. Sebedisa dinonyana tsena tse pedi ho pheta diketsahalo tsa thothokiso e leqepheng la 37.

Karete ya tatellano:

Seha dikarete tsena mme o di behe ka tatellano e nepahetseng, ebe o bolela se etsahalang tatellanong e nngwe le e nngwe.

Etsa daenasoso:

Seha maoto le mohatla wa daenasoso meleng e metsho. Mena poleiti ya pampiri halofo. Jwale kopanya dikotwana tsena mmoho ho etsa daenasosos jwaleka setshwantshong.



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle metswalla ya hao le ba lelapa.



TSE SEHILWENG



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o
manamise leqephe khaf areng e ka morao ho etsa phokhotho.
Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.





MANAMISA MONA


MANAMISA MONA



MANAMISA MONA




MANAMISA MONA














MANAMISA MONA MANAMISA MONA

MANAMISA MONA MANAMISA MONA


MANAMISA MONA MANAMISA MONA

MANAMISA MONA MANAMISA MONA






Ke lapile hore!
Diapole tsena di a kgadisa.



Kajeno bohole re etela Jerry
zoo. E ba le letsatsi le monate
Jerry.

8




Ho etsahalang moo? Ke
lakatsa eka nka amoheleha
ka tlelaseng ena.


5




Jerry o ya
skolong.



1




Ke lakatsa eka nkabe ke
tseba ho bala le ho ngola.




Ke batla ho ya sekolong.

2



Ke eng hoo?
Nka ho ja?

3



Ke nako ya ho ya hae
Monghadi Jerry. E tla le
rona.


7






STICKERS

GRADE R BOOK 4

2-3









10



II



I2-I3





14

20












23







12-13



42-43



44





46-47

